

Daily Speed

| mph      | Combined Channels |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | Avg. |
|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
|          | Total             | 0 - < 15 | 15 - < 20 | 20 - < 25 | 25 - < 30 | 30 - < 35 | 35 - < 40 | 40 - < 45 | 45 - < 50 | 50 - < 55 | 55 - < 60 | 60 - < 65 | 65 - < 70 | 70 - < 200 |      |
| 12:00 AM | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 1:00 AM  | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 2:00 AM  | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 3:00 AM  | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 4:00 AM  | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 5:00 AM  | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 6:00 AM  | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 7:00 AM  | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 8:00 AM  | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 9:00 AM  | -                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -    |
| 10:00 AM | 18                | 2        | 1         | 4         | 4         | 1         | 3         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 28.9 |
| 11:00 AM | 86                | 1        | 7         | 25        | 23        | 18        | 7         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 28.1 |
| 12:00 PM | 139               | 0        | 6         | 39        | 36        | 23        | 22        | 10        | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.7 |
| 1:00 PM  | 119               | 3        | 6         | 31        | 34        | 18        | 15        | 7         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.0 |
| 2:00 PM  | 99                | 0        | 6         | 31        | 25        | 18        | 13        | 4         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0          | 28.7 |
| 3:00 PM  | 124               | 2        | 10        | 29        | 28        | 14        | 19        | 13        | 3         | 6         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.8 |
| 4:00 PM  | 150               | 2        | 7         | 45        | 35        | 21        | 24        | 9         | 6         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.7 |
| 5:00 PM  | 135               | 1        | 3         | 38        | 34        | 20        | 23        | 5         | 9         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0          | 30.6 |
| 6:00 PM  | 153               | 4        | 6         | 42        | 38        | 28        | 19        | 6         | 5         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.7 |
| 7:00 PM  | 104               | 1        | 4         | 30        | 28        | 16        | 11        | 7         | 3         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0          | 30.0 |
| 8:00 PM  | 77                | 0        | 7         | 24        | 18        | 7         | 11        | 5         | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 1          | 30.1 |
| 9:00 PM  | 52                | 0        | 1         | 11        | 12        | 9         | 13        | 4         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 31.9 |
| 10:00 PM | 13                | 0        | 0         | 5         | 1         | 2         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0          | 32.7 |
| 11:00 PM | 14                | 0        | 0         | 6         | 3         | 3         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.1 |

|       |      |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Total | 1283 | 16  | 64  | 360  | 319  | 198  | 185  | 76  | 38  | 20  | 3   | 3   | 0   | 1   | 29.8 |
| %     |      | 1.2 | 5.0 | 28.1 | 24.9 | 15.4 | 14.4 | 5.9 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |      |

**Average (Mean)** 29.8 mph      **Minimum** 6.1 mph      **Maximum** 93.6 mph      **Pace Range** 21.3 - 31.3 mph      691 vehicles (53.9%)

**Percentile Speeds**  
 (mph)      10%      15%      50%      85%      90%  
 21.1      22.3      28.1      38.5      40.5

**Speeds Exceeded**  
25 mph      35 mph      45 mph      55 mph      65 mph      75 mph  
 65.3% (838)      25.0% (321)      5.0% (64)      0.5% (7)      0.1% (1)      0.1% (1)

Daily Speed

| mph                      | Combined Channels |                        |               |                         |               |               |               |                                   |           |           |           |                      |           |            | Avg. |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|
|                          | Total             | 0 - < 15               | 15 - < 20     | 20 - < 25               | 25 - < 30     | 30 - < 35     | 35 - < 40     | 40 - < 45                         | 45 - < 50 | 50 - < 55 | 55 - < 60 | 60 - < 65            | 65 - < 70 | 70 - < 200 |      |
| 12:00 AM                 | 10                | 0                      | 1             | 1                       | 4             | 0             | 0             | 2                                 | 2         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 34.0 |
| 1:00 AM                  | 8                 | 0                      | 1             | 2                       | 1             | 2             | 1             | 1                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.0 |
| 2:00 AM                  | 4                 | 0                      | 0             | 1                       | 1             | 0             | 1             | 1                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.3 |
| 3:00 AM                  | 0                 | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | -    |
| 4:00 AM                  | 2                 | 0                      | 0             | 0                       | 2             | 0             | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 27.2 |
| 5:00 AM                  | 5                 | 0                      | 1             | 0                       | 3             | 1             | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 27.5 |
| 6:00 AM                  | 19                | 0                      | 3             | 1                       | 8             | 5             | 1             | 0                                 | 1         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.2 |
| 7:00 AM                  | 34                | 0                      | 3             | 6                       | 8             | 9             | 6             | 2                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.6 |
| 8:00 AM                  | 57                | 0                      | 2             | 7                       | 20            | 15            | 6             | 4                                 | 1         | 1         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 31.2 |
| 9:00 AM                  | 86                | 2                      | 2             | 17                      | 28            | 21            | 8             | 5                                 | 1         | 0         | 1         | 0                    | 1         | 0          | 29.8 |
| 10:00 AM                 | 98                | 4                      | 4             | 17                      | 31            | 24            | 6             | 9                                 | 1         | 1         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 29.1 |
| 11:00 AM                 | 121               | 0                      | 3             | 35                      | 35            | 25            | 12            | 8                                 | 1         | 1         | 0         | 0                    | 1         | 0          | 29.5 |
| 12:00 PM                 | 89                | 2                      | 5             | 25                      | 25            | 20            | 4             | 3                                 | 4         | 0         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 28.3 |
| 1:00 PM                  | 123               | 0                      | 0             | 40                      | 29            | 28            | 12            | 9                                 | 2         | 1         | 2         | 0                    | 0         | 0          | 30.1 |
| 2:00 PM                  | 106               | 0                      | 1             | 23                      | 29            | 21            | 14            | 14                                | 3         | 0         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 31.3 |
| 3:00 PM                  | 111               | 1                      | 3             | 18                      | 33            | 26            | 13            | 7                                 | 10        | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.4 |
| 4:00 PM                  | 107               | 0                      | 5             | 24                      | 33            | 20            | 8             | 12                                | 1         | 3         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 30.5 |
| 5:00 PM                  | 111               | 1                      | 5             | 24                      | 35            | 22            | 9             | 7                                 | 6         | 2         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 30.2 |
| 6:00 PM                  | 91                | 1                      | 2             | 18                      | 29            | 17            | 10            | 5                                 | 6         | 2         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 31.2 |
| 7:00 PM                  | 75                | 1                      | 2             | 13                      | 15            | 17            | 13            | 9                                 | 2         | 2         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 32.3 |
| 8:00 PM                  | 53                | 0                      | 1             | 15                      | 13            | 7             | 12            | 3                                 | 0         | 2         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.0 |
| 9:00 PM                  | 56                | 0                      | 4             | 8                       | 15            | 11            | 6             | 5                                 | 7         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.8 |
| 10:00 PM                 | 27                | 0                      | 3             | 9                       | 6             | 1             | 7             | 1                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 28.7 |
| 11:00 PM                 | 49                | 2                      | 2             | 10                      | 13            | 12            | 1             | 5                                 | 2         | 1         | 0         | 1                    | 0         | 0          | 30.4 |
| Total                    | 1442              | 14                     | 53            | 314                     | 416           | 304           | 150           | 112                               | 50        | 16        | 10        | 1                    | 2         | 0          | 30.4 |
| %                        |                   | 1.0                    | 3.7           | 21.8                    | 28.8          | 21.1          | 10.4          | 7.8                               | 3.5       | 1.1       | 0.7       | 0.1                  | 0.1       | 0.0        |      |
| <b>Average (Mean)</b>    | 30.4 mph          | <b>Minimum</b> 7.5 mph |               | <b>Maximum</b> 68.0 mph |               |               |               | <b>Pace Range</b> 22.0 - 32.0 mph |           |           |           | 796 vehicles (55.2%) |           |            |      |
| <b>Percentile Speeds</b> |                   | <u>10%</u>             | <u>15%</u>    | <u>50%</u>              | <u>85%</u>    | <u>90%</u>    |               |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |
| (mph)                    |                   | 21.7                   | 22.8          | 29.0                    | 39.1          | 41.9          |               |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |
| <b>Speeds Exceeded</b>   |                   | <u>25 mph</u>          | <u>35 mph</u> | <u>45 mph</u>           | <u>55 mph</u> | <u>65 mph</u> | <u>75 mph</u> |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |
|                          |                   | 73.2% (1055)           | 23.6% (340)   | 5.5% (79)               | 0.9% (13)     | 0.1% (2)      | 0% (0)        |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |

Daily Speed

| mph      | Combined Channels |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | Avg. |
|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
|          | Total             | 0 - < 15 | 15 - < 20 | 20 - < 25 | 25 - < 30 | 30 - < 35 | 35 - < 40 | 40 - < 45 | 45 - < 50 | 50 - < 55 | 55 - < 60 | 60 - < 65 | 65 - < 70 | 70 - < 200 |      |
| 12:00 AM | 17                | 0        | 0         | 5         | 2         | 7         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1          | 33.5 |
| 1:00 AM  | 6                 | 0        | 0         | 2         | 2         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.4 |
| 2:00 AM  | 1                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 34.1 |
| 3:00 AM  | 2                 | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.2 |
| 4:00 AM  | 2                 | 0        | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 27.0 |
| 5:00 AM  | 6                 | 0        | 0         | 1         | 1         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 32.0 |
| 6:00 AM  | 12                | 0        | 1         | 4         | 2         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.6 |
| 7:00 AM  | 20                | 0        | 1         | 4         | 5         | 7         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.9 |
| 8:00 AM  | 41                | 0        | 2         | 5         | 16        | 10        | 4         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.8 |
| 9:00 AM  | 75                | 0        | 3         | 17        | 20        | 23        | 3         | 5         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.2 |
| 10:00 AM | 94                | 4        | 5         | 21        | 26        | 23        | 8         | 5         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 28.5 |
| 11:00 AM | 108               | 3        | 3         | 21        | 31        | 29        | 10        | 6         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0          | 29.8 |
| 12:00 PM | 112               | 0        | 6         | 31        | 32        | 25        | 9         | 6         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0          | 29.1 |
| 1:00 PM  | 137               | 1        | 5         | 32        | 52        | 17        | 16        | 7         | 5         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.5 |
| 2:00 PM  | 114               | 4        | 8         | 23        | 34        | 23        | 12        | 6         | 2         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0          | 29.2 |
| 3:00 PM  | 68                | 1        | 2         | 9         | 21        | 13        | 6         | 13        | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 32.0 |
| 4:00 PM  | 116               | 0        | 0         | 25        | 36        | 20        | 12        | 14        | 4         | 2         | 2         | 0         | 1         | 0          | 32.1 |
| 5:00 PM  | 98                | 0        | 3         | 13        | 34        | 15        | 16        | 7         | 5         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0          | 32.5 |
| 6:00 PM  | 87                | 1        | 1         | 19        | 22        | 22        | 9         | 7         | 3         | 2         | 0         | 1         | 0         | 0          | 31.0 |
| 7:00 PM  | 78                | 0        | 1         | 16        | 18        | 16        | 17        | 6         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 31.8 |
| 8:00 PM  | 36                | 0        | 2         | 9         | 9         | 8         | 6         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.4 |
| 9:00 PM  | 23                | 0        | 1         | 2         | 8         | 3         | 0         | 5         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0          | 34.2 |
| 10:00 PM | 4                 | 0        | 0         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 32.4 |
| 11:00 PM | 14                | 0        | 1         | 2         | 7         | 0         | 1         | 0         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 31.4 |

|       |      |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Total | 1271 | 14  | 45  | 263  | 381  | 267  | 137  | 95  | 38  | 21  | 6   | 1   | 2   | 1   | 30.5 |
| %     |      | 1.1 | 3.5 | 20.7 | 30.0 | 21.0 | 10.8 | 7.5 | 3.0 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |      |

**Average (Mean)** 30.5 mph      **Minimum** 7.5 mph      **Maximum** 86.5 mph      **Pace Range** 22.9 - 32.9 mph      704 vehicles (55.4%)

**Percentile Speeds**  
 (mph)      10%      15%      50%      85%      90%  
 21.8      23.0      29.1      38.7      41.8

**Speeds Exceeded**  
25 mph      35 mph      45 mph      55 mph      65 mph      75 mph  
 74.3% (944)      23.6% (300)      5.4% (68)      0.7% (9)      0.2% (3)      0.1% (1)

Daily Speed

| mph                      | Combined Channels |                        |               |               |                         |               |               |                                   |           |           |           |                      |           |            | Avg. |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|
|                          | Total             | 0 - < 15               | 15 - < 20     | 20 - < 25     | 25 - < 30               | 30 - < 35     | 35 - < 40     | 40 - < 45                         | 45 - < 50 | 50 - < 55 | 55 - < 60 | 60 - < 65            | 65 - < 70 | 70 - < 200 |      |
| 12:00 AM                 | 0                 | 0                      | 0             | 0             | 0                       | 0             | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | -    |
| 1:00 AM                  | 0                 | 0                      | 0             | 0             | 0                       | 0             | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | -    |
| 2:00 AM                  | 0                 | 0                      | 0             | 0             | 0                       | 0             | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | -    |
| 3:00 AM                  | 2                 | 0                      | 0             | 0             | 0                       | 2             | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 32.7 |
| 4:00 AM                  | 12                | 0                      | 0             | 1             | 6                       | 5             | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.9 |
| 5:00 AM                  | 32                | 0                      | 0             | 1             | 12                      | 12            | 6             | 1                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.7 |
| 6:00 AM                  | 33                | 0                      | 1             | 2             | 10                      | 19            | 0             | 0                                 | 1         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 30.8 |
| 7:00 AM                  | 85                | 1                      | 7             | 21            | 26                      | 16            | 8             | 4                                 | 2         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 28.1 |
| 8:00 AM                  | 83                | 0                      | 1             | 19            | 25                      | 19            | 12            | 5                                 | 1         | 1         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 30.5 |
| 9:00 AM                  | 93                | 1                      | 8             | 24            | 23                      | 22            | 10            | 4                                 | 1         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 28.0 |
| 10:00 AM                 | 81                | 1                      | 5             | 24            | 17                      | 15            | 14            | 1                                 | 3         | 1         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.1 |
| 11:00 AM                 | 86                | 3                      | 3             | 20            | 26                      | 19            | 5             | 3                                 | 5         | 2         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.3 |
| 12:00 PM                 | 88                | 0                      | 6             | 20            | 33                      | 11            | 9             | 4                                 | 3         | 1         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 29.4 |
| 1:00 PM                  | 99                | 1                      | 4             | 21            | 36                      | 18            | 9             | 6                                 | 2         | 2         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.4 |
| 2:00 PM                  | 132               | 3                      | 3             | 18            | 41                      | 30            | 15            | 11                                | 7         | 4         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.5 |
| 3:00 PM                  | 127               | 0                      | 1             | 30            | 42                      | 21            | 17            | 9                                 | 4         | 1         | 2         | 0                    | 0         | 0          | 30.6 |
| 4:00 PM                  | 124               | 0                      | 7             | 25            | 41                      | 27            | 11            | 4                                 | 5         | 3         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 30.1 |
| 5:00 PM                  | 122               | 0                      | 0             | 28            | 39                      | 21            | 13            | 6                                 | 7         | 5         | 1         | 1                    | 0         | 1          | 32.2 |
| 6:00 PM                  | 128               | 0                      | 5             | 23            | 42                      | 22            | 16            | 9                                 | 5         | 4         | 2         | 0                    | 0         | 0          | 31.4 |
| 7:00 PM                  | 78                | 0                      | 4             | 16            | 21                      | 17            | 10            | 4                                 | 4         | 1         | 1         | 0                    | 0         | 0          | 30.8 |
| 8:00 PM                  | 71                | 0                      | 6             | 17            | 20                      | 10            | 12            | 5                                 | 1         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.4 |
| 9:00 PM                  | 44                | 0                      | 1             | 9             | 15                      | 5             | 6             | 3                                 | 3         | 2         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.9 |
| 10:00 PM                 | 6                 | 0                      | 0             | 2             | 1                       | 2             | 0             | 1                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 28.9 |
| 11:00 PM                 | 7                 | 0                      | 0             | 3             | 2                       | 1             | 0             | 1                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 28.0 |
| Total                    | 1533              | 10                     | 62            | 324           | 478                     | 314           | 173           | 81                                | 54        | 27        | 8         | 1                    | 0         | 1          | 30.2 |
| %                        |                   | 0.7                    | 4.0           | 21.1          | 31.2                    | 20.5          | 11.3          | 5.3                               | 3.5       | 1.8       | 0.5       | 0.1                  | 0.0       | 0.1        |      |
| <b>Average (Mean)</b>    | 30.2 mph          | <b>Minimum</b> 7.1 mph |               |               | <b>Maximum</b> 80.2 mph |               |               | <b>Pace Range</b> 21.7 - 31.7 mph |           |           |           | 861 vehicles (56.2%) |           |            |      |
| <b>Percentile Speeds</b> |                   | <u>10%</u>             | <u>15%</u>    | <u>50%</u>    | <u>85%</u>              | <u>90%</u>    |               |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |
| (mph)                    |                   | 21.7                   | 22.9          | 28.9          | 37.9                    | 40.7          |               |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |
| <b>Speeds Exceeded</b>   |                   | <u>25 mph</u>          | <u>35 mph</u> | <u>45 mph</u> | <u>55 mph</u>           | <u>65 mph</u> | <u>75 mph</u> |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |
|                          |                   | 73.9% (1133)           | 22.4% (343)   | 5.8% (89)     | 0.7% (10)               | 0.1% (1)      | 0.1% (1)      |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |

Daily Speed

| mph      | Combined Channels |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | Avg. |
|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
|          | Total             | 0 - < 15 | 15 - < 20 | 20 - < 25 | 25 - < 30 | 30 - < 35 | 35 - < 40 | 40 - < 45 | 45 - < 50 | 50 - < 55 | 55 - < 60 | 60 - < 65 | 65 - < 70 | 70 - < 200 |      |
| 12:00 AM | 7                 | 0        | 0         | 3         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 28.6 |
| 1:00 AM  | 4                 | 2        | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 23.1 |
| 2:00 AM  | 0                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -    |
| 3:00 AM  | 5                 | 0        | 0         | 0         | 2         | 2         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 32.9 |
| 4:00 AM  | 10                | 0        | 0         | 0         | 6         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.1 |
| 5:00 AM  | 35                | 0        | 0         | 1         | 13        | 12        | 4         | 3         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 32.3 |
| 6:00 AM  | 38                | 0        | 1         | 4         | 11        | 17        | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.3 |
| 7:00 AM  | 73                | 2        | 2         | 11        | 24        | 22        | 8         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.1 |
| 8:00 AM  | 92                | 5        | 12        | 28        | 28        | 11        | 4         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25.8 |
| 9:00 AM  | 93                | 0        | 8         | 27        | 34        | 14        | 3         | 3         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 27.6 |
| 10:00 AM | 70                | 9        | 7         | 20        | 13        | 15        | 3         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0          | 25.4 |
| 11:00 AM | 81                | 2        | 17        | 26        | 27        | 4         | 3         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 24.6 |
| 12:00 PM | 74                | 2        | 7         | 34        | 20        | 8         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 24.8 |
| 1:00 PM  | 80                | 6        | 6         | 26        | 22        | 12        | 4         | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 26.0 |
| 2:00 PM  | 123               | 9        | 5         | 28        | 46        | 21        | 9         | 1         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0          | 27.2 |
| 3:00 PM  | 133               | 12       | 16        | 40        | 38        | 14        | 8         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 24.9 |
| 4:00 PM  | 133               | 6        | 12        | 30        | 45        | 23        | 7         | 6         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 27.3 |
| 5:00 PM  | 151               | 6        | 4         | 35        | 54        | 29        | 12        | 7         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 28.2 |
| 6:00 PM  | 139               | 3        | 4         | 24        | 41        | 30        | 21        | 8         | 6         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.8 |
| 7:00 PM  | 84                | 0        | 1         | 17        | 35        | 15        | 5         | 5         | 6         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.2 |
| 8:00 PM  | 54                | 0        | 1         | 11        | 16        | 11        | 3         | 9         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 31.4 |
| 9:00 PM  | 41                | 0        | 1         | 8         | 15        | 4         | 5         | 3         | 3         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0          | 31.9 |
| 10:00 PM | 21                | 1        | 0         | 5         | 6         | 0         | 6         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 31.1 |
| 11:00 PM | 13                | 0        | 2         | 2         | 7         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 28.0 |

|       |      |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Total | 1554 | 65  | 106 | 380  | 505  | 269  | 115 | 62  | 38  | 12  | 2   | 0   | 0   | 0   | 27.8 |
| %     |      | 4.2 | 6.8 | 24.5 | 32.5 | 17.3 | 7.4 | 4.0 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |

**Average (Mean)** 27.8 mph      **Minimum** 5.0 mph      **Maximum** 60.0 mph      **Pace Range** 21.5 - 31.5 mph      917 vehicles (59.0%)

**Percentile Speeds**  
 (mph)      10%      15%      50%      85%      90%  
 19.7      21.0      27.2      34.9      37.8

**Speeds Exceeded**  
25 mph      35 mph      45 mph      55 mph      65 mph      75 mph  
 64.1% (996)      14.7% (229)      3.3% (51)      0.1% (2)      0% (0)      0% (0)

Daily Speed

| mph      | Combined Channels |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | Avg. |
|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
|          | Total             | 0 - < 15 | 15 - < 20 | 20 - < 25 | 25 - < 30 | 30 - < 35 | 35 - < 40 | 40 - < 45 | 45 - < 50 | 50 - < 55 | 55 - < 60 | 60 - < 65 | 65 - < 70 | 70 - < 200 |      |
| 12:00 AM | 6                 | 0        | 0         | 2         | 1         | 2         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.7 |
| 1:00 AM  | 8                 | 0        | 3         | 1         | 2         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 26.9 |
| 2:00 AM  | 0                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -    |
| 3:00 AM  | 4                 | 0        | 0         | 0         | 3         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 32.9 |
| 4:00 AM  | 12                | 0        | 1         | 1         | 5         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.3 |
| 5:00 AM  | 36                | 0        | 0         | 7         | 15        | 7         | 5         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.1 |
| 6:00 AM  | 41                | 0        | 0         | 7         | 14        | 11        | 6         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 31.0 |
| 7:00 AM  | 90                | 8        | 8         | 13        | 29        | 20        | 10        | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0          | 27.3 |
| 8:00 AM  | 95                | 6        | 11        | 26        | 33        | 9         | 8         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25.6 |
| 9:00 AM  | 63                | 10       | 14        | 22        | 11        | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          | 22.1 |
| 10:00 AM | 60                | 6        | 4         | 15        | 17        | 8         | 9         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 26.0 |
| 11:00 AM | 85                | 0        | 5         | 29        | 27        | 13        | 6         | 2         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 1          | 28.2 |
| 12:00 PM | 87                | 1        | 2         | 34        | 20        | 20        | 7         | 0         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0          | 28.2 |
| 1:00 PM  | 83                | 2        | 4         | 19        | 29        | 20        | 4         | 4         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 28.4 |
| 2:00 PM  | 106               | 0        | 11        | 27        | 33        | 14        | 14        | 5         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          | 28.8 |
| 3:00 PM  | 138               | 7        | 15        | 41        | 43        | 16        | 12        | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 26.1 |
| 4:00 PM  | 143               | 1        | 6         | 25        | 49        | 37        | 14        | 1         | 9         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0          | 29.9 |
| 5:00 PM  | 147               | 0        | 4         | 24        | 47        | 34        | 22        | 10        | 3         | 0         | 2         | 1         | 0         | 0          | 31.2 |
| 6:00 PM  | 112               | 1        | 2         | 19        | 37        | 29        | 15        | 4         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0          | 30.7 |
| 7:00 PM  | 97                | 2        | 4         | 16        | 33        | 22        | 4         | 8         | 6         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0          | 30.5 |
| 8:00 PM  | 66                | 1        | 2         | 9         | 20        | 21        | 5         | 5         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 30.7 |
| 9:00 PM  | 42                | 0        | 1         | 6         | 16        | 8         | 4         | 2         | 4         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 31.4 |
| 10:00 PM | 10                | 0        | 0         | 4         | 2         | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 29.6 |
| 11:00 PM | 14                | 0        | 0         | 4         | 2         | 1         | 5         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 33.0 |

|       |      |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Total | 1545 | 45  | 97  | 351  | 488  | 299  | 157  | 52  | 35  | 11  | 5   | 2   | 0   | 3   | 28.7 |
| %     |      | 2.9 | 6.3 | 22.7 | 31.6 | 19.4 | 10.2 | 3.4 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |      |

**Average (Mean)** 28.7 mph      **Minimum** 5.6 mph      **Maximum** 91.0 mph      **Pace Range** 22.4 - 32.4 mph      888 vehicles (57.5%)

**Percentile Speeds**  
 (mph)      10%      15%      50%      85%      90%  
 20.4      21.8      28.0      35.8      37.7

**Speeds Exceeded**  
25 mph      35 mph      45 mph      55 mph      65 mph      75 mph  
 67.8% (1047)      17.1% (264)      3.5% (54)      0.6% (9)      0.2% (3)      0.2% (3)

Daily Speed

| mph                      | Combined Channels |                        |            |               |                         |               |           |                                   |           |               |           |                      |           |            | Avg. |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|
|                          | Total             | 0 - < 15               | 15 - < 20  | 20 - < 25     | 25 - < 30               | 30 - < 35     | 35 - < 40 | 40 - < 45                         | 45 - < 50 | 50 - < 55     | 55 - < 60 | 60 - < 65            | 65 - < 70 | 70 - < 200 |      |
| 12:00 AM                 | 2                 | 0                      | 0          | 0             | 2                       | 0             | 0         | 0                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 27.8 |
| 1:00 AM                  | 7                 | 0                      | 0          | 2             | 3                       | 0             | 0         | 1                                 | 1         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.5 |
| 2:00 AM                  | 5                 | 0                      | 1          | 1             | 1                       | 1             | 0         | 0                                 | 1         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 30.4 |
| 3:00 AM                  | 5                 | 0                      | 0          | 0             | 2                       | 2             | 0         | 1                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.8 |
| 4:00 AM                  | 11                | 0                      | 0          | 1             | 3                       | 5             | 2         | 0                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.1 |
| 5:00 AM                  | 31                | 0                      | 0          | 2             | 12                      | 14            | 2         | 1                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 30.4 |
| 6:00 AM                  | 41                | 1                      | 0          | 5             | 15                      | 17            | 2         | 1                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.1 |
| 7:00 AM                  | 72                | 24                     | 15         | 19            | 12                      | 2             | 0         | 0                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 18.6 |
| 8:00 AM                  | 89                | 21                     | 17         | 28            | 16                      | 7             | 0         | 0                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 20.1 |
| 9:00 AM                  | 74                | 2                      | 14         | 24            | 20                      | 5             | 5         | 3                                 | 0         | 1             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 25.2 |
| 10:00 AM                 | 64                | 4                      | 8          | 32            | 14                      | 5             | 1         | 0                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 23.1 |
| 11:00 AM                 | 65                | 2                      | 8          | 19            | 25                      | 7             | 3         | 1                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 25.6 |
| 12:00 PM                 | 79                | 6                      | 19         | 22            | 20                      | 10            | 2         | 0                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 24.0 |
| 1:00 PM                  | 86                | 26                     | 19         | 19            | 15                      | 3             | 3         | 0                                 | 0         | 1             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 19.7 |
| 2:00 PM                  | 90                | 26                     | 15         | 31            | 9                       | 3             | 5         | 1                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 19.9 |
| 3:00 PM                  | 87                | 24                     | 19         | 23            | 15                      | 4             | 1         | 1                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 19.3 |
| 4:00 PM                  | 164               | 7                      | 14         | 42            | 43                      | 30            | 14        | 7                                 | 1         | 5             | 0         | 1                    | 0         | 0          | 28.1 |
| 5:00 PM                  | 151               | 2                      | 4          | 30            | 49                      | 32            | 20        | 7                                 | 5         | 1             | 1         | 0                    | 0         | 0          | 30.0 |
| 6:00 PM                  | 114               | 2                      | 4          | 28            | 35                      | 22            | 11        | 5                                 | 5         | 1             | 0         | 1                    | 0         | 0          | 29.8 |
| 7:00 PM                  | 80                | 0                      | 4          | 20            | 26                      | 17            | 6         | 3                                 | 2         | 1             | 1         | 0                    | 0         | 0          | 29.3 |
| 8:00 PM                  | 69                | 0                      | 4          | 18            | 20                      | 12            | 13        | 1                                 | 0         | 0             | 1         | 0                    | 0         | 0          | 29.2 |
| 9:00 PM                  | 46                | 0                      | 1          | 8             | 13                      | 10            | 7         | 3                                 | 3         | 1             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 31.6 |
| 10:00 PM                 | 13                | 1                      | 0          | 3             | 4                       | 1             | 2         | 2                                 | 0         | 0             | 0         | 0                    | 0         | 0          | 29.4 |
| 11:00 PM                 | 21                | 2                      | 3          | 5             | 5                       | 2             | 1         | 0                                 | 2         | 0             | 0         | 1                    | 0         | 0          | 28.2 |
| Total                    | 1466              | 150                    | 169        | 382           | 379                     | 211           | 100       | 38                                | 20        | 11            | 3         | 3                    | 0         | 0          | 25.6 |
| %                        |                   | 10.2                   | 11.5       | 26.1          | 25.9                    | 14.4          | 6.8       | 2.6                               | 1.4       | 0.8           | 0.2       | 0.2                  | 0.0       | 0.0        |      |
| <b>Average (Mean)</b>    | 25.6 mph          | <b>Minimum</b> 5.1 mph |            |               | <b>Maximum</b> 63.7 mph |               |           | <b>Pace Range</b> 21.1 - 31.1 mph |           |               |           | 770 vehicles (52.5%) |           |            |      |
| <b>Percentile Speeds</b> |                   | <u>10%</u>             | <u>15%</u> | <u>50%</u>    | <u>85%</u>              | <u>90%</u>    |           |                                   |           |               |           |                      |           |            |      |
| (mph)                    |                   | 14.6                   | 17.6       | 25.4          | 33.3                    | 36.0          |           |                                   |           |               |           |                      |           |            |      |
| <b>Speeds Exceeded</b>   | <u>25 mph</u>     | <u>35 mph</u>          |            | <u>45 mph</u> |                         | <u>55 mph</u> |           | <u>65 mph</u>                     |           | <u>75 mph</u> |           |                      |           |            |      |
|                          | 52.0% (762)       | 11.8% (173)            |            | 2.5% (37)     |                         | 0.4% (6)      |           | 0% (0)                            |           | 0% (0)        |           |                      |           |            |      |

Daily Speed

| mph                               | Combined Channels            |                            |                           |                         |                         |                         |           |                                   |           |           |           |                      |           |            | Avg. |      |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------|
|                                   | Total                        | 0 - < 15                   | 15 - < 20                 | 20 - < 25               | 25 - < 30               | 30 - < 35               | 35 - < 40 | 40 - < 45                         | 45 - < 50 | 50 - < 55 | 55 - < 60 | 60 - < 65            | 65 - < 70 | 70 - < 200 |      |      |
| 12:00 AM                          | 2                            | 0                          | 0                         | 1                       | 0                       | 1                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 28.2 |
| 1:00 AM                           | 7                            | 0                          | 0                         | 1                       | 2                       | 4                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 29.7 |
| 2:00 AM                           | 9                            | 0                          | 1                         | 3                       | 2                       | 2                       | 1         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 26.8 |
| 3:00 AM                           | 3                            | 0                          | 0                         | 1                       | 2                       | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 25.6 |
| 4:00 AM                           | 11                           | 0                          | 0                         | 1                       | 3                       | 5                       | 2         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 31.2 |
| 5:00 AM                           | 29                           | 0                          | 0                         | 6                       | 10                      | 8                       | 4         | 1                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 29.7 |
| 6:00 AM                           | 29                           | 0                          | 2                         | 7                       | 12                      | 7                       | 1         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 27.7 |
| 7:00 AM                           | 84                           | 7                          | 5                         | 24                      | 21                      | 20                      | 6         | 1                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 26.3 |
| 8:00 AM                           | 87                           | 5                          | 16                        | 24                      | 24                      | 9                       | 7         | 1                                 | 0         | 1         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 25.1 |
| 9:00 AM                           | 73                           | 1                          | 17                        | 29                      | 16                      | 6                       | 3         | 1                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 23.8 |
| 10:00 AM                          | 21                           | 2                          | 2                         | 11                      | 4                       | 1                       | 1         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 22.6 |
| Total                             | 355                          | 15                         | 43                        | 108                     | 96                      | 63                      | 25        | 4                                 | 0         | 1         | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0    | 25.9 |
| %                                 |                              | 4.2                        | 12.1                      | 30.4                    | 27.0                    | 17.7                    | 7.0       | 1.1                               | 0.0       | 0.3       | 0.0       | 0.0                  | 0.0       | 0.0        | 0.0  |      |
| <b>Average (Mean)</b>             | 25.9 mph                     | <b>Minimum</b> 8.6 mph     |                           |                         | <b>Maximum</b> 52.4 mph |                         |           | <b>Pace Range</b> 20.3 - 30.3 mph |           |           |           | 210 vehicles (59.2%) |           |            |      |      |
| <b>Percentile Speeds</b><br>(mph) | <u>10%</u><br>17.8           | <u>15%</u><br>19.7         | <u>50%</u><br>25.6        | <u>85%</u><br>32.9      | <u>90%</u><br>34.4      |                         |           |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |      |
| <b>Speeds Exceeded</b>            | <u>25 mph</u><br>52.7% (187) | <u>35 mph</u><br>7.9% (28) | <u>45 mph</u><br>0.3% (1) | <u>55 mph</u><br>0% (0) | <u>65 mph</u><br>0% (0) | <u>75 mph</u><br>0% (0) |           |                                   |           |           |           |                      |           |            |      |      |